t14_cohsp_1 (TM-cMDjj4seNMc9QFgN78E9h51WmQoSaAmQf)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_classes1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_coh\_sp : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_cohsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_cohsp\_1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.\forall X2.\neg(X1 \in X0) \wedge ((X2 \in X0) \wedge (\forall X3.\neg(r1\_tarski\ (k2\_xboole\_0\ X1\ X2)\ X3) \wedge (X3 \in X0)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((X0 \in X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X2))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ X0\ X2) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X0\ X1) \Rightarrow ((v1\_xboole\_0\ X1) \vee (X0 \in X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_coh\_sp\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(\forall X2.\forall X3.((X2 \in X1) \wedge (X3 \in X1)) \Rightarrow (k2\_xboole\_0\ X2\ X3 \in X0)) \Rightarrow (k3\_tarski\ X1 \in X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_classes1\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1.\forall X2.((X1 \in X0) \wedge (r1\_tarski\ X2\ X1)) \Rightarrow (X2 \in X0)) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((v1\_classes1\ X0) \wedge (v1\_coh\_sp\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_cohsp\_1\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))) \Rightarrow (k3\_tarski\ X1 \in X0))$$